## **CERTIFICATE OF SERVICE**

I, Holmes P. Harden, do hereby certify that the foregoing documents were served upon all parties of record by mailing a copy thereof to each such party either via CM/ECF, electronic mail or at the address indicated below with its proper postage attached and deposited in an official depository under the exclusive care and custody of the United States Post Office in Raleigh, North Carolina and by public notice via 888-895-8385 and 919-981-4033 and by posting on the court's web page at www.nceb.uscourts.gov. on the 6th day of December, 2010.

#### WILLIAMS MULLEN

BY: s/s Holmes P. Harden

Holmes P. Harden

N. C. State Bar No. 9835 Post Office Drawer 1000 Raleigh, NC 27602

Telephone: (919) 981-4000

## **SERVED VIA CM/ECF:**

Terri L. Gardner International Heritage, Inc. c/o Terri L. Gardner terri.gardner@nelsonmullins.com Marjorie K. Lynch Bankruptcy Administrator Marjorie Lynch@nceba.uscourts.gov Brent E. Wood brent.wood@bewlaw.com

### SERVED VIA ELECTRONIC MAIL:

Gerald A. Jeutter jeb@jeutterlaw.com

### SERVED VIA U.S. MAIL

Chittenden Bank c/o Louis P. Rochkind Jaffe, Raitt, Heuer & Weiss One Woodward Avenue, Suite 2400 Detroit, MI 48226 Via Fax: 313-961-8358

Patrick Anders, Esquire Edger and Paul 1777 Durham-Chapel Hill Blvd. Suite 204 Chapel Hill, NC 27514

See Attached Mail Matrix and E-Mail List

Stephanie P. Wyatt Coyle, Bascom & Bergman, P.C. 2520 Northwinds Pkwy #375 Alpharetta, GA 30004-2233 James Russell Tucker Tucker & Ratcliffe, L.L.P. 10647 Strait Lane Dallas, TX 75229-5426

Jack T. Clary 214 St. Matthews Lane Spartanburg, SC 29301

Richard Ieyoub, Attorney General State of Louisiana 301 Main Street, Suite 1250 Baton Rouge, LA 70801

Susan Coon Bailey 5233 Floynell Drive Baton Rouge, LA 70809

Dorothy H. Miller 102 Triangle Circle Lafayette, LA 70508

Chittenden Bank c/o Louis P. Rochkind Jaffe, Raitt, Heuer & Weiss One Woodward Avenue, Suite 2400 Detroit, MI 48226

Stacey Ostrom 202 Oak Creek Drive League City, TX 77573-1762 Eugene W. Ellison 185 Biltmore Avenue Asheville, NC 28801

Henry W. Noziko, Jr. ACSTAR Insurance Company P. O. Box 2350 New Britain, CT 06050-2350 Securities and Exchange Commission Attn: William P. Hicks 3475 Lenox Road, NE Atlanta, GA 30326 Managing Agent Internal Revenue Service 320 Federal Place Greensboro, NC 27401

Managing Agent North Carolina Dept. of Revenue P. O. Box 1168 Raleigh, NC 27602

James H. Thomas 101 Robin Drive Troy, AL 36081 Jane E. Chassey 1514 Azalea Drive Saint Louis, Missouri 63119

Carolyn E. John 485 Broad River Blvd. Beaufort, SC 29906 Michael K. Wolensky Robert G. Brunton David J. Gellen Kutak Rock 225 Peachtree St., NE, Suite 2100 Atlanta, GA 30303-1731

Managing Agent Centrum Bank AG, Vaduz Heiligkreuz 8 Postfoch 1168 FL -9490 Vaduz LIECHTENSTEIN

Gary D. McDowell 200 Ansley Close Roswell, GA 30075 Jean Wedin P. O. Box 753 LaConner, WA 98257 Marshall Reddy P. O. Box 806 Ponte Verde Beach, FL 32004

Lois Coonc P. O. Box 699 LaConner, WA 98257 Henry W. Noziko, Jr. United Coastal Insurance Company P. O. Box 2350 New Britain, CT 06050-2350

Pamela Johnson 18488 Best Road Mount Vernon, WA 98273

Managing Agent Schweizer Verband der Raiffeisen-banken St. Gallen Vadianstrasse 17 CH-9000 St. Gallen SWITZERLAND Managing Agent
Schweizerische Hypotheken
Handelsbank, Zurich
Bahnhofstrasse/
Schutzengasse 4
CH-8023 Zurich SWITZERLAND

State Auditor's Office Montana Securities Department Mitchell Building, Room 270 State Capital Complex Helen, MT 59620

# Case 98-02675-5-DMW Doc 18924 Filed 12/06/10 Entered 12/06/10 16:02:10 Page 3 of 5

Managing Agent UBS, Zuerich Direktion Bahnhofstrasse 45 Postfach CH-8021 Zurich SWITZERLAND

Charles Anderson P. O. Box 33550 Raleigh, NC 27636 State Auditor's Office Montana Securities Department Mitchell Building, Room 270 State Capital Complex Helen, MT 59620

Cathy Fligg 1456 Stratfield Circle Atlanta, GA 30319 Claude Savage 106 Benbow Land Charlotte, NC 28214 Larry Smith 2435 E. North Street Greenville, SC 29615

Anna M. Washburn 145 Christopher Drive Clayton, NC 27520 Shawna Y. Staton Brooks, Stevens & Pope, P.A. P. O. Box 1870 Cary, NC 27512-1870 Henry W. Nozko, Jr., President ACSTAR Insurance Company P. O. Box 2350 New Britain, CT 06050-2350

Henry W. Nozko, Jr., President United Coastal Insurance Company P. O. Box 2350 New Britain, CT 06050-2350 Managing Agent Coeco 2525 Atlantic Avenue Raleigh, NC 27604 John Docken Business Credit Leasing 115 West College Drive Marshall, MN 56258

Scott L. Wilkinson Assistant U.S. Attorney 310 New Bern Avenue Suite 800, Federal Building Raleigh, NC 27601-1461 Managing Agent
Centrum Bank AGVaduz
Heiligkreuz 8, Postfoch 1168
FL-9490 Vaduz LIECHTENSTEIN

Sharon A. Meckenstock 1640 West 34th St., N. Wichita, KS 67204

Managing Agent Accurata Treuhand und Revisions AG Vaduz Abundt 36 FL-9490 Vaduz LIECHTENSTEIN Ronald H. Garber Boxley Bolton & Garber P. O. Drawer 1429 Raleigh, NC 27602

Managing Agent
UBS AG, Zurich Direktion
Bahnhofstrasse 45
Postfach
CH-8021 Zurich SWITZERLAND

Betty Hesketh 7566 15<sup>th</sup> Lane Vero Beach, FL 32966 John Mark Stern Assistant Attorney General Office of Texas Attorney General Bankruptcy & Collections Division P. O. Box 12548 Austin, TX 78711-2548

Jackie S. Hart 1706 Antigua Lane Nassau Bay, TX 77058

Managing Agent TransAmerica-TIG Insurance 5205 N.O. Connor Blvd. Ste. B1 Irving, TX 75039-3724

Sherwin P. Robin P. O. Box 9541 Savannah, GA 31412-9541 Tony Copeland BTI 4300 Six Forks Road, Suite 500 Raleigh, NC 27609

Michael P. Flanagan Ward and Smith, P.A. P. O. Box 8088 Greenville, NC 27835-8088

645100

Vickie Corbitt, Attorney for Commissioner of Revenue Tennessee Dept. of Revenue - Legal 312 8th Ave. N. #27 Fl. Nashville, TN 37243-0001

Jean Boyles P. O. Box 10506 Raleigh, NC 27605 James A. Roberts, III Lewis & Roberts, PLLC P. O. Box 17529 Raleigh, NC 27619-7529

Denise Marsh 709 Summit Ridge Lewisville, TX 75067 Paul Faison S. Winborne 300/200 Parham Street, Suite F P. O. Box 1547 Raleigh, NC 27602

Patrick H. Tyler Bankruptcy & Collections Division P. O. Box 12548 Austin, TX 78711-2548

Janet Cradeur P. O. Box 66658 Baton Rouge, LA 70896 Missouri Department of Revenue Attn: Brian S. Kuhlmann P. O. Box 475 Jefferson City, MO 65105-0475

James K. Austin Ellis Painter Ratterree & Bart LLP P. O. Box 9946 Savannah, GA 31412-9946 Meredith P. Ezzell Wyrick Robbins Yates & Ponton LLP P. O. Drawer 17803 Raleigh, NC 27619 Marcia McGair Ippolito R.I. Division of Taxation One Capitol Hill Providence, RI 02908-5800

Marshall Reddy P. O. Box 806 Ponte Verde Beach, FL 32004 Henry W. Noziko, Jr. United Coastal Insurance Company P. O. Box 2350 New Britain, CT 06050-2350

Walter Calton 312 East Broad Street Eufaula, AL 36072

Keith M. Jensen Law Office of Keith M. Jensen 514 East Beklnap Fort Worth, TX 76102

Maria Lee Siwierka 5507 Deerbourne Chase Dr. Sugar Land, TX 77479-4194

L. C. Gilbert, Jr. 74 Hilltop Lane Alpine, AL 35014

Randall L. Greene Rt. 1, Box 155 Randlett, OK 73562 Robert J. Marrigan Development Direct, Inc. P.O. Box 650 Bedford, MA 01730-0650

E-mail:	x2-song@worldnet.att.net
E-mail:	hual@airmail.net
E-mail:	mayfi23@marz.com
E-mail:	Buddha623@aol.com
E-mail:	pgorman@vantagepointcapital.com
E-mail:	wrightr@mindspring.com
E-mail:	mlafontaine@abbot-simses.com
E-mail:	rabbit@rockisland.com
E-mail:	cheryll.COSTANIINO@edmail.com
E-mail:	jasbircheema@amropictures.com
E-mail:	72320.316@compuserve.com
E-mail:	stann@colby.IXKS.com
E-mail:	gjack312@Intrstar.net
E-mail:	hdfrey@telusplanet.net
E-mail:	DLWARREN@BellSouth.net
E-mail:	michael_bhagat@hotmail.com
E-mail:	rliston@spartanburg4.0rg
E-mail:	ghromero@aol.com
E-mail:	joanchan@rocketmail.com
E-mail:	edeem@worldnet.att.net

E-mail: DFITZPA400@aol.com

E-mail: pondman@memes.com

E-mail: theboock@compuserve.com

E-mail:	cgrumer@manatt.com
E-mail:	shouli.yang@stjude.org
E-mail:	RJWNLAW@aol.com
E-mail:	sds98@eatel.net
E-mail:	jwmaloy@aol.com
E-mail:	kanelos@mindspring.com
E-mail:	blairc@iname.com
E-mail:	Larry_Fletcher@bc.sympatico.ca
E-mail:	JNRRICH@Intur.net
E-mail:	aadrezin@Epix.net
E-mail:	kimball.peed@bigfoot.com
E-mail:	tammyr@falcon.ukans.cc.edu
E-mail:	VTPALMER27@yahoo.com
E-mail:	crandall@rock-springs.dowell.slb.com
E-mail:	gedler@bellsouth.net
E-mail:	r_brown@email.msn.com
E-mail:	hou@mail.med.upenn.edu
E-mail:	dsbarron@bellsouth.net
E-mail:	jamcgrath@yahoo.com
E-mail:	bjsaw@ttc-cmc.net
E-mail:	smsutom@aol.com
E-mail:	lynn@dot.state.al.us
E-mail:	pingnas@ica.net

E-mail:	BrAnDin420@aol.com
E-mail:	hou@mail.med.upenn.edu
E-mail:	CTBallard@aol.com
E-mail:	beth_pattillo@shmm.org
E-mail:	swede@dmea.net
E-mail:	kmaxeyjr@bayou.com
E-mail:	Wesglynn@aol.com
E-mail:	jwarren@wyche.com
E-mail:	dongming.zhao@jci.com
E-mail:	pkloosterman@juno.com
E-mail:	JEEPETTE99@aol.com
E-mail:	pingnas@ica.net
E-mail:	Karen0906@aol.com
E-mail:	lonni@pb.quik.com
E-mail:	Dana-Charles@Worldnet.Att.Net
E-mail:	Averitas@aol.com
E-mail:	kk_1200@kwikkopy.com
E-mail:	hewlett@cablelan.net
E-mail:	sonia_voldseth@burns.senate.gov
E-mail:	dzeigler@jsucc.jsu.edu
E-mail:	mchad@acnet.net
E-mail:	albourassa@bigfoot.com
E-mail:	albourassa@bigfoot.com

	docchiro@ISLC.net		Hanna@tir.com		Harden, Holmes
	RIZMOE@NWRain.com		buddunn@auantumworld.com		Mgutierrez@pirnie.com
	thodges@gateway.net		Rahmati@ibm.net		mayfi23@marz.com
	hlee@directv.com		Docnielsen@webtv.net		shucko@prodigy.net
E-mail:	fabb@telusplanet.net		mjandcarlincc@juno.com		zuzuy2k@yahoo.com
E-mail:	cordw@deltapineseed.com		loking@wixmail.com		Mgutierrez@pirnie.com
E-mail:	NBECK87570@aol.com		Jholt@Clemson.edu		Mgutierrez@pirnie.com
E-mail:	JYANG4@FORD.COM	E-mail:	jsmusa@mindspring.com		RRALBRIGHT@AOL.COM
	mccarthy@mccarthyconsultant.com	E-mail:	Mainland@ticnet.com		bcslaw@prodigy.net
E-mail:	digger@bcsupernet.com	E-mail:	cce3@juno.com		rosieo@bigsky.net
E-mail:	BREIDYIII@aol.com		mcnamer@bigsky.net	E-mail:	mooreem@harpo.tnstate.edu
	pak@jcnl.com		mwa@wnonline.net	E-mail:	
	lpartr1072@aol.com		lesterabs@mindspring.com		leadership.possibilities.mak@worldnet.att.net
	mtheisen@efn.org		shanson@kearney.net		pingnas@ica.net
E-mail:	MLGeller@aol.com		an667@hwcn.org		cr8on@flash.net
	mooreem@harpo.tnstate.edu		yu241703@yorku.ca		bsclaw@worldnet.att.net
	backpain@keynet.net	E-mail:	yu241703@yorku.ca		hewlettlj@shaw.ca
E-mail:	Hbeckbari@aol.com	E-mail:			ladevries@firstam.com ihatch@ala.net
	mwarhurst@yahoo.com		dsbarron@bellsouth.net		
E-mail:	js.baum@srs.gov		jamcgrath@yahoo.com	E-maii:	Rmggood@Prodigy.Net
	wynellh@flash.net		bbaum89@aol.com		
	dlatray@mcn.net		bjsaw@ttc-cmc.net		
	bwood@woodfran.com		smsutom@aol.com		
	DickLynn Ferency@compuserve.com		lynn@dot.state.al.us		
	CHASSEYRAY@email.msn.com		pingnas@ica.net		
	jim.griffith@erols.com		Hanna@tir.com		
	xiaokui.shan@bakemet.com		buddunn@quantumworld.com		
	xshan@aol.com		Rahmati@ibm.net		
	kkandola@theresidences.com		docnielsen@webtv.net		
	lrochkind@jafferaitt.com		mjandcarlincc@juno.com		
	sdostrom@hotmail.com		loking@wixmail.com		
	michaelhopkins@mailcity.com		Jholt@Clemson.edu		
	dana-charles@worldnet.att.net		jsmusa@mindspring.com		
	options-galore@yahoo.com		Mainland@ticnet.com		
	bchap01@aol.com		cce3@juno.com		
	ceissngr@midrivers.com		mcnamer@bigsky.net		
	glassgs@cadvision.com		mwa@wnonline.net		
	mbrown8967@aol.com		lesterabs@mindspring.com		
E-mail:	diemert@northerntel.net		shanson@kearney.net		
			an667@hwcn.org		
			yu241703@yorku.ca		
		E-mail:	TJDeavers@aol.com		
				1	